



Baebele ya bana
E tlesa

Ga Modimo a ne a
dira sengwe le
sengwe



E kwetse ke: Edward Hughes

E bontsitshwe ke: Byron Unger; Lazarus

E lomagantswe ke: Bob Davies; Tammy S.

E phetotswe: Sherack Nkandu Mathebula

E ntshitswe ke: Bible for Children
www.M1914.org

©2015 Bible for Children, Inc.

Letlelelo: O na le tshwanelo ya go lebelela kgotsa go kwala polelo e,
fela ga o sa e rekisi.




Re dirilwe ke mang? Baibele, lefoko la Modimo, le re bolelela gore tshimologo ya batho e simolotswe jaang. Bogologolo, Modimo o tlotse motho wa ntlha e be a mo thaya leina gore ke Atame.



Modimo o tlotse Atame gotswa mo leroleng kgotsa mmu wa lefatse. Modimo a tsenya bophelo mo go Atame, a tla a phela. A iphitlhelela a le mo tshimong entle e e bidiwang Etene.



Pele Modimo a tlhola Atame, o dirile lefatshe le lentle le le tletseng ka dilo tse dintle. Kgato le kgato Modimo a dira mafelo a mantle a fapeneng le diphologolo tse dintle tse di farologaneng. Nnete fela, Modimo o dirile sengwe le sengwe, gwa nna le dilo tsotle.




Mo tshimologong, pele Modimo
a dira sengwe le sengwe, go ne
go se na sepe nlte le Modimo,
ne go se na batho kgotsa
mafelo kgotsa dilo. Sepe.
Go ne go sena lesemi
ebile go sena lefifi.
Go sena legodimo
ebile go sena fafatshe.
Go sena mabane ebile
go sena kamoso. Go ne
go na le Modimo fela o o
ne a sena tshimologo. E
be Modimo a diragatsa.




Mo tshimologong Modimo
o tlhodile Le godimo
le lefatshe.




Lefatshe le ne le
tobekane, le sena
sepe, go le lefifi
godimo ga
bodiba.
Modimo
wa re, a
go nne
lesadi.



Mme lesedi la nna teng. Modimo a bitsa lesadi
Motshegare, Lefif lone wa le bitsa Bosigo. Mme
ga nna mantsiboa, ga ba ga nna moso,
e le letsatsi la ntlha.




Ka letsatsi la bobedi, Modimo o tlisitse metsi a ma
watile tlase ga legodimo ka go latelelana. Ka letsatsi
la laboraro, Modimo a re, a lefatshe le le omileng le
tlhagelele ebe gonna jalo.





Modimo wa ba re, a lefatshe le tlhoge botala jo
bonana, ebong merogo e e nnang le peo
le ditlhare tse di ungwang
maungo mo lefatsheng
ka fa mefuteng ya
tsona.



Mme ga nna mantsiboa, ga ba ga nna moso, e le
letsatsi la boraro.



Modimo a dira letsatsi, ngwedi
le dinaledi tse dintse tse go
sena motho a ka dibalang. Mme
ga nna mantsiboa, ga ba ga nna
moso, e le letsatsi la bone.



Diphologolo tsa metsi,
ditlhapi le di nonyane
ya nna tsona tse di
latelang go tlhodiwa.
Ka letsatsi la bonne,
Modimo o dirile ditlhapi
tse di tona le dinonyane,
Modimo o dirile mefuta
futa ya di tlhapi tsa tlala
lewatile, le dinonyane tse di
farologaneng go itumelela
lefatshe, lewatile le magodimo.
Mme ga nna mantsiboa, ga ba
ga nna moso, e le letsatsi
la botlhano.



Morago ga seo, Modimo wa ba wa re: A lefatshe le ntshe diphedi ka fa mefuteng ya tsona, e leng diruiwa le digagabi le diphologolo tsa naga ka fa mefuteng ya tsona. Diphologolo ka fa mefuteng ya tsona dia bupiwa ke Modimo.



Mme ga nna mantsiboa, ga ba ga nna moso, e le
letsatsi la borataro.



Modimo o dirile sengwe gape ka letsatsi la borataro-sengwe se se botlhokwa thata. Dilo tsoatlhe di nne di siametse motho, ne gona le dijo mo tshimong le dophologolo tsa go mo dirila. Modimo

wa ba wa re, A re direng motho ka fa setshwanong sa rona ba ba tshwanag le rona gore ba laole dilo tsoatlhe tsa lefatshe jaanong Modimo wa tlhola batho ka fa setshwanong sa ona, wa ba tlhola ka fa setshwanong sa Modimo.



Modimo a bua le
Atame. O ka ja
mo ditlhareng
tsotlhe tsa
tshimo ka
kgololosego.
Fela setlhare sa
kitso ya molemo
le bosula sona o
se ke wa se ja
gonne ka letsatsi
le o se jang, o
tlile go swa.



Modimo wa re, Ga go
molemo fa motho a nna
a le nosi fela, ke tla mo
direla mothusi yo o mo
tshwanetseng.




Jaanong e rile Modimo o sena go bopa diphedi tsotlhe tsa naga le dinonyane tsotlhe tsa legodimo, wa di isa kwa mothong go bona, ka fa a tla di bitsang ka teng gore mafoko otlhe a motho o tla bitsang diphedi ka ona, e nne maina a tsona.



Diruiwa tsotlhe le
dinonyane tsotlhe tsa
legodimo le diphologolo
tsotlhe tsa naga, motho a
di taya maina, mme motho
a bo a se na mothusi yo o
mo tshwanetseng.



Ke fa Morena Modimo o
thulametsa motho, ya re a
sena go robala, wa ntsha
longwe lwa dikgopo tsa
gagwe. Mme logopo loo
Modimo o lo ntshitseng
mo mothong wa bopa
mosadi ka lona, ya nna
mothusi wa gagwe.



Ka letsatsi la bosupa Modimo o ne wa wetsa tiro ya ona e o e dirileng. Mme Modimo wa tshegofatsa letsatsi la bosupa e be a le dira letsatsi la boikutso. Mo tshimong ya etene, monna le mosadi ba ne ba phela ka boitumelo matsatsi otle ba obamela Modimo, Morena e ne e le Modimo wa bona, ebile e le tsala ya bona gape.



Ga Modimo a ne a dira sengwe le sengwe

Polelo gotswa mo lefokong la Modimo, Baibele,

e fitlheletswe mo

Genesi 1-2

"Botseno jwa mafoko a gogo bo fa lesadi."

Pesalome 119:130



Bo khutlo



Baibele e re bolelela ka Modimo o
montle o re direleng ebile o batla gore re moitse.

Modimo wa itsi gore re dirile dilo tse disasiamang, tseo a
dibitsang sebe. Kotlo ya sebe ke lesa, Modimo o go rata thata,
o rometse morwa wa gagwe a le esi fela, Jesu, gore swela
sefapanong ka ntlha ya dibe tsa gago. Jesu a phela gape a ya
gae legodimong! Fa o dumela mo morena Jesu, o mokopa gore a
go itshwarele dibe tsago, o tla e tsa jalo a phele mo go wena,
o tla phela le ena go ya bosakhutleng.

Ga o dumela gore se ke nnete, bua se go modimo:
Morena Jesu, ke a dumela gore o Modimo, wa nna motho o
swetseng dibe tsa rona, jaanong o phela gape. Ke kopa o tsene
mo bophelong jwame, o intshwarele dibe tsame, gore ke tle ke
nne le bophelo jo boshwa, tsatsi le lengwe ke nne le wena go
ya bosakhutlheng. Nthuse ke go obamele, kotle ke go
phelele jaaka ngwana wa gago. Amen!

Bala Baibele, o bua le Modimo tsatsi le letsatsi! Johane 3:16

